Lingua telugu

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O **telugu**[2][3] (en telugu: **tĕlugu / తెలుగు**) é unha lingua do estado de Andhra Pradesh na India. Neste estado é a lingua oficial, e tamén se fala en Ianaon (unión territorial de Pondichery), na parte central do territorio tamil, ao leste de Carnataca, en Maharastra e en Orissa. Existe unha grande diáspora telugu en Birmania, en Malaisia, na Illa Mauricio, en Arabia Saudita, nos emiratos do Golfo, na República de Suráfrica, nas Illas Fixi, en América do Norte, no Reino Unido e en Francia. Uns 70 millóns de persoas fálana como primeira lingua.

Telugu **తెలుగు**	
Pronuncia:	t̪el̪ugu
Falado en:	India
Total de falantes:	75 000 000 (2007)[1]
Posición:	15
Familia:	Dravídica Sur Sur-central Linguas telugu **Telugu**
Escrita:	Telugu, braille telugu
Estatuto oficial	
Lingua oficial de:	🇮🇳 India
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	`te`
ISO 639-2:	`tel`
ISO 639-3:	`tel (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=tel)`

O telugu escríbese por medio dun silabario parcial procedente do brâhmî. Forma parte, canda o támil, da familia das linguas dravídicas.

O telugu é unha lingua aglutinante e con declinacións. Pola súa sonoridade vocálica os colonizadores ingleses denominárona o "italiano de Asia". En telugu, a conxugación ten en conta na flexión non só o tempo senón tamén a negación e a interrogación.

Pódense distinguir tres grandes períodos na historia da lingua telugu: o arcaico, que comeza no século VII a. C. conforme os primeiros documentos escritos que se gardan, o medio, desde o século IX ata o século XVII e máis o telugu moderno.

Notas

1. Nationalencyklopedin "Världens 100 största språk 2007" The World's 100 Largest Languages in 2007
2. Definición de drávida (https://digalego.xunta.gal/gl/termo/23558) no *Dicionario de Galego (https://digalego.xunta.gal/gl/caracteristicas)* de Ir Indo e a Xunta de Galicia.
3. "telugu". *TERGAL*. Consultado o 18 de xuño de 2017.

Véxase tamén

Este artigo sobre lingüística é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel (https://gl.wikipedia.or

g/w/index.php?title=Lingua_telugu&action=edit) para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír.



Existe unha versión da Wikipedia en ***Lingua telugu***

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_telugu&oldid=5312645"

A última edición desta páxina foi o 20 de novembro de 2019 ás 10:00.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.